

A Paglaum sa tawo diha sa Dios.

❖ Pagpanalipod sa kaugalingon gikan sa bakak. Job 13:1-14.

- Human sa pagpamati sa iyang mga higala, si Job naghukom nga sila nagpamakak mahitungod sa duha ka mahinungdanong mga punto:
 - (a) Namakak sila nahanungod kang Job. Ilang giduso nga si Job nag-antus tungod sa usa sa ka tinagong sala. Si Job nahibalo nang daan nga dili kana matuod sa iyang kahimtang (Job 13:2)
 - (b) Namakak sila nahanungod sa Dios. “Manulti ba kamog dili matarung tungod sa paglaban sa Dios, Ug igapamulong mo ba nga malimbongon tungod kaniya?” (Job 13:7). Gikonpirmar sa Dios nga: “kay kamo wala magsulti sa matarung bahin kanako” (Job 42:7).
- Ang mga higala naghunahuna nga sila nanalipod sa Dios, apan unta sila naghilum nalang inay nga managsultig sayop nga mga butang (Proverbio 17:28)

❖ Paghupot ngadto sa paglaum. Job 13:15.

- Bisan pa kon ang Dios nagtugot o maoy hinungdan sa mga nangahitabo kana unta mopalampos sa kaniya, sa gihapon maghulat siya Kaniya.
- Unsay gidahom ni Job? Unsay iyang gilauman?
- Siya nagahulat sa pagpakig tagbo sa Dios luyo sa kamatayon, dili dinhi ning Yutaa (Job 19:26).

B Ang paglaum matuman.

❖ Diosnong paglaum alang kanato. Job 13:16.

- Sumala ni Job, ang iyang paglaum matuman makausa inig sulod niya sa presensya sa Dios.
- Kasiglohan gikan niadto, si Pablo nagsaysay nga ang atong kasigurohan niana nga paglaum nasukad diha sa pagkabanhaw ni Cristo (1 Corinto 15:12-22).
- Ang pagkabanhaw ni Jesus nagasiguro sa atong kaugalingong pagkabanhaw.

❖ Ang plano sa kaluwasan nagasugod. Tito 1:2.

- “Kon ni bisan kinsa nga makasala, luwason Ko siya.” Mao kana ang pasalig sa Dios sa Iyang kaugalingon. Kana maoy atong paglaum.
- Kana nahitabo bisan wala pa malalang ang tawo! Ang atong kaluwasan nahimugso bisan wala pa kita mitungha, sa dihang ang pagkahulog usa pa lamang ka halayo nga posibilidad.
- Nahibalo ang Dios wala pa ang paglalang sa kalibutan nga ang mga tawhanong binuhat mahulog diha sa sala, nan Siya nag-umol nang daan og usa ka plano sa kaluwasan. Usa ka paglaum alang sa nahulog nga tawhanong kaliwatan.

❖ Ang plano sa kaluwasan gipatuman.

- Ang plano nagsugod sa dihang si Adan ug si Eva nakasala. Ang Dios nagpadayag sa Iyang plano hinayhinay diha sa Biblia.
- ANG SAAD: Genesis 3:15; GIPAILAILA ANG BAYAD: Genesis 22:8; ANG PLANO DIHA SA MGA HULAGWAY: Levitico 17:11; ANG CORDERO SA DIOS: Juan 1:29; PAGPAMATARUNG PINAAGI SA PAGTOO: Galatia 2:16; PAGPABALAN: Filipos 1:16; ANG PAKIGBUGNO SA CRISTOHANON: 1 Corinto 10:13; ANG HUKOM INVESTIGATIVA: Daniel 7:22; ANG PANAHON SA KASAMOK: Daniel 12:1-2; ANG IKADUHANG PAGBALIK: Mateo 24:27; ANG WALAY KATAPOSANG GINGHARIAN: Daniel 2:44.